

Ходуналарга от көхтөөхтүк өрө үтэр.

БУ ӨН ДЬЫЛГА БЫЛААННАРЫ ЛАППА АНАРА ТОЛОРТУОХХА!

Быйылгы кирбилэрбит: 36000 тонна от, 7000 тонна сиилэс, 700 тонна сенаж, 700 тонна от мээккэтэ

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРЫГАР 1979 СЫЛГА ОТТООХУН ГРАФИГА. (тоннанан)

СОВХОЗТАР	Былаан	2. VII 3%	9. VII 10 %	16. VII 17%	23. VII 25 %	30. VII 37%	6. VIII 50%	13. VIII 60%	20. VIII 70%	27. VIII 80 %	3. IX 90%	10. IX 100%	от өн- гөр прес- тэбин
Карл Маркс	12500	375	1250	2125	3125	4625	6250	7500	8750	10000	11250	12500	400
Субуруускай	6750	202	675	1147	1690	2500	3375	4050	4725	5400	6075	6750	—
Эрилик Эриетини	9600	288	960	1632	2400	3550	4800	5760	6720	7680	8640	9500	400
«Чурапчы»	7150	215	715	1216	1790	2645	3575	4290	5000	5715	6430	7150	200
Оройуон үрдүнэн	36000	1080	3600	6120	9000	13320	18000	21600	25200	28800	32400	36000	1000

ОТ МЭЭККЭТИН БЭЛЭМНЭЭНИН ГРАФИГА (тоннанан)

СОВХОЗТАР	Былаан	5 быр. 10 быр. 20 быр. 30 быр. 40 быр. 50 быр. 60 быр. 70 быр. 80 быр. 90 быр. 100 быр.										
		9. VII	16. VII	23. VII	30. VII	6. VIII	13. VIII	20. VIII	27. VIII	3. IX	10. IX	
Карл Маркс	350	18	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350
Субуруускай	350	18	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350
Оройуон үрдүнэн	700	36	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700

Сиилэстээһин графига (тоннанан)

Совхозтар	Былаан	9 VII 16 VII 23 VII 30 VII 6 VIII 13 VIII 20 VIII						
		12 быр.	25 быр.	40 быр.	55 быр.	70 быр.	85 быр.	100 быр.
Карл Маркс	2200	264	550	880	1210	1540	1870	2200
Субуруускай	1300	156	325	520	715	910	1105	1300
Эрилик Эриетини	2000	240	500	800	1100	1400	1700	2000
«Чурапчы»	1500	180	375	600	825	1050	1275	1500
Оройуон үрдүнэн	7000	840	1750	2800	3850	4900	5950	7000

СЕНАНЫ БЭЛЭМНЭЭНИН ГРАФИГА (тоннанан)

СОВХОЗТАР	Былаан	9. VII 16. VII 23. VII 30. VII			
		15 быр.	40 быр.	80 быр.	100 быр.
Карл Маркс	200	30	80	160	200
Субуруускай	150	25	60	120	150
Эрилик Эриетини	200	30	80	160	200
«Чурапчы»	150	25	60	120	150
Оройуон үрдүнэн	700	105	260	560	700

СОРУДАХТАР ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ

1979 сылга общественной сүөһү аһааһыгар бэлэмнээһингэ совхозтары шэфтэйэр тэрилтэлэргэ маньык былаан тэрдисингэ (тоннанан):

Карл Маркс аатынан совхозка
Райво Болугурга 70
13 № СПТУ Одьулуунга 80
Райсовет Мугудайга 30
Киносет Мугудайга 15
«Якутсельстрой» ТМУ
Бахсыга 40

Эрилик Эриетини аатынан совхозка
«Якутсовхозстрой» ТМУ Ха-
бахсыга 50
Лесхоз Хадаарга 25
Лесхозунет Чақырга 30
Милиция, прокуратура, баһа-
рынай чаас, парсул Хонтобого 30
Комэнерго, райгаз Хонтобого 11
Ветстанция, тыа хаһаайысты-
батын управлениета, племенколбо-
лук Хадаарга 30

«Чурапчы» совхозка
Суол участка Арыылаахха 25
Сибэс уезла, ЛТЦ Кытаанах-
ха 30

«Сельхозтехника» холбоһуга
Сыдаанга 45

Одох-дыаһах комбината Сыдаан-
га 25

1 №-дээх 8 кылаастаах оскуола
Кытаанахта 12

«Якутмелиоводстрой» ПМК Кы-
таанахта 20

Интернат-оскуола Сыдаанга 25

Сетевой участка, Энергосбыт
Арыылаахха 5

Субуруускай аатынан совхозка
Коммунальнай комбинат Хаты-
лыга 50

Балыһа, СЭС, аптека Хатылы-
га 25

ДАЭС, аэропорт Хатылыга 10
Промкомбинат Болтобого 35

Эт-үүт комбината Соловьенка 50
Чурапчы орто оскуолата Хаты-
лыга 30

2 №-дээх адыс кылаастаах ос-
куола Хатылыга 12

Онон оройуон үрдүнэн тэрилтэ-
лэр шэфтээх хаһаайыстыбалары-
гар 809 тонна оту сордуонкалаан
туттарыахтаахтар.

СЕЛЬСОВЕТТАРГА

Бахсы сельсоветыгар—	34 тонна.
Болугур —	34 тонна.
Болтобо —	30 тонна.
Кытаанах —	34 тонна.
Мугудай —	34 тонна.
Одьулуун —	34 тонна.
Соловьен —	30 тонна.
Сыдаан —	34 тонна.
Хадаар —	30 тонна.
Хайахсыт —	34 тонна.
Хатылы —	34 тонна.
Хонтобо —	34 тонна.
Чақыр —	30 тонна.
Чурапчы —	34 тонна.

Оройуон үрдүнэн
барыта—460 тонна.

Ы Н Ы Р Ы Ы ТАНААРДЫБЫТ

Килээнн отделеһета быйыл 2100 тоннаны оттуур, 400 тонна сиилэһин, 40 тонна сенаһы бэлэмнэр былааннаах. Обществений сүөһүгэ дороххой уонна сүмэһиннээх аһааһыктары бэлэмнээһин туһунан башпуруос партиянай муһуһаах, сельсовет сессиятыгар көрдүһүнэ. Уопсай хаһысха быһаарыллыа.

От үлэтигэр икки механизированнай апардаах, түөрт колони, биһр илин звеноларын тэрийдибит. Звенонодтор аһааһылар, билэтин звенолар састааһыра чуолкайданаллар.

Дойдуга 3 механизированнай апардаах, 2 көлө, 2 илин звеноларын туруорарга былааннаатыбыт. Нуотара Маайылааһар уонна Хадааныга 14—16 киһилээх колони звеноларын таһаардыбыт.

Бу күнүргэ 4 трактор өрөмүһүгэ туруорулуунна. Ол эрээри техникабыт сага кэлэһтээх «Бе-

Сүмэһиннээх аһааһыктары бэлэмнээһингэ сиилэс траншеяны огоруу быһаарар оруолааах. Былаан быһаатынан 400 тонна килэр траншеяны огоруохтаахпыт да, үлэтин сизаалак илиһинит.

Сирбит-уонут тилэрү механизациялаах звенолары тэрийэргэ табыгаһа суох, Онон механизированнай апардаах звенолары тэрийдибит. Быйыл үрэхтэрибит уу-

Ситэрэ охсуохха

дарустарбытын» аһааһыһытына эрэ ситиэх курдук, Холбоһор техникага сүрүнүнэн муһуһар мас-сималлар тийбэттэр.

Дойду сирэ өксүрүк, быйыл оту

туйдулар. Сүрүн да ходуналар-
быт үксүлэрэ илиһини оттоһуу-
дулар. Онон көлө звеноларын
гуспа тэрийбэккэ, илиһини үлэ-
лээһинчидэри кытта холбоһу аһатар,
и былааннаабыт.

Аһаанан-суоттанан көрөн ба-
рыт, окко эрдэ килэрэн берил-
либит былаанна таһынан 70 тон-
на оту ордук оттуурга эбэйээтэ-
лэстибэ илиһин совхозоттугар
ытырыа таһаардыбыт.

П. СКРЯБИН,
отделение управляющей.

оттуурга бадабит улахан. Онуоха
бэлэмнээһин үлэни түргэниһити-
рин эрбэллэр. Ордук трактор,
көлө муһуһардарын «Сельхозтех-
ника» холбоһуга түрүннүк аһала
охсоро иһада.

М. КОРЯКИН,
Эрилик Эриетини аатынан
совхоз Хонтобогоду отделение
управляющей.

ХОДУНАНЫ УОННА КУЛЬТУРНАЙ МЭЧЧИРЭНИ ТӨРДҮТТЭН ТУПСАРЫҢА 1978-1980 сс. СОРУДАХ (ГЕКТАР)

Совхозтар	1978с.	1980с.
Карл Маркс	330	275
Субуруускай	330	275
Эрилик Эриетини	330	275
«Чурапчы»	330	275
Оройуон үрдүнэн	1320	1100

Итэбэс элбэх

Болтобого отделеһета быйыл 2350 тонна оту оттуохтаах, 500 тонна сенаһы угуохтаах. Итинн таһынан аһаалаах механизиро-
ваннай звенону тэрийэн 300 тон-
на от мээккэтин бэлэмнээһини-
т.

Обществений сүөһүгэ дороххой
уонна сүмэһиннээх аһааһыктары
бэлэмнээһин туһунан отделеһе
советыгар дьүүлэстибит. Быйыл
түлөрү механизациялаах звенону
П. П. Соловьев, механизирован-
най апардааһы Е. Е. Егоров, кө-
лө звенотун В. П. Седлащев И
сельмаһаһара, Үөрөһөөһүннэр үлэ-
сэһиньалаһа аһаардарын учуутал
В. М. Жирков салаһыһара, Бары
да бу үлэһэ оһиттаах, бастыһа
дьөннөрбүт.

Икки сага «Беларусь» кэлэһ-
тээх, ол үрдүнэн көлүһэлээх биһр
трактор тийбэт. Холбоһор тех-
никаһтан стогометательбит суох.
От мээккэтин бэлэмнэр агрега-
тыт оһоһун кирпиһчэтэ аһаа-
һан туһаһтан таһыһыта, Онуоха
аһаалаах кирпиһчэ көстүбэккэ,
агрегат үлэһээбит турруктаах.

Н. ПОСЕЛЬСКАЯ,
отделение управляющей.

1979 сылга оттооһунна, сиилэс траншеяларын тутууга, ходуһаны онорууга уонна минеральной уобурдуулары киллэриһэ былааннар

СОВХОЗТАР	От былаанна тонна	Сиилэс былаанна тонна	Сенаж былаанна тонна	От мээккэтин тонна	траншеяны тутуу былаанна		ходуһаны уонна куль- турнай мээччирэни төрдүттэн тупсарыы, гектар	минеральной уобурдууну ходуһаһа киллэриһи, гектар
					аһаанна	тонна		
Карл Маркс	12500	2200	200	350	1	400		
Субуруускай	6750	1300	150	350	1	400	330	
Эрилик Эриетини	9600	2000	200	—	1	400	330	
«Чурапчы»	7150	1500	150	—	1	400	330	
Оройуон үрдүнэн	36000	7000	700	700	4	1600	330	
							1320	3500

ХОС БЫЛААРЫН: Минеральной уобурдууну «Сельхозтехника» холбоһуга 2500 гектарга, самолетуһан 1000 гектарга киллэриһэр.

САГА ТЕХНОЛОГИЯНАН ҮЛЭ БАСТАКЫ ТҮМҮКТЭРЭ

„Ньурба“ совхоз киин отделениетын биллилээх новатор-отчута Г. Н. ФЕДОРОВ

салайар звенотун ааспыт сыллаабы үлэтин опытыттан

Новатор-отчут Григорий Николаевич Федоров салайар звенота, ВАСХНИЛ Сибирдээги отделениетын Үлэни научнайдык тэрийни Новосибирскайдаагы киинни ытта дуогабардаһан, ааспыт сайын сага технологиянан үлэлээбит.

Г. Н. Федоров салайыт илэин механизациялаах звенота сага технологиянан үлэлээн урдук нэрдэрүүнү ситиспитэ. Биһиги бүгүн сага технологиянан үлэ бастын опытын оройуен отчуттарыгар тиздэбит.

Звено састааба

Г. Н. Федоров — от кэбиһэтчиги, С. Е. Ломпоров, В. В. Онугин, уонна В. Д. Тимофеев — обуустарааччылар, В. В. Дмитриев, В. С. Семенов уонна В. Е. Васильев — мустараччылар, А. П. Гаврильев, А. А. Степанов уонна М. С. Васильев — волокушалыктар, М. В. Тимофеев — от тустээччи.

Итинтэн көстөрүүн, звено 11 киһилээх.

Техникаша

МТЗ трактор — 7, НДП-0,4 носилка — 2, ГПП-6 нырабыл — 3, ВНУ-10 волокуша — 2, СНУ-0,5 стогометатель — 1.

Оттообун, биллэрин курдук, Саха сирия усулбуу-лунтар элбэх сыраны эрийэр үлэ. Бу хампааньыра бэлэмнэнииттан оттообун бодьодо уонна хаачыстыбата улахан тутулуутах. ВАСХНИЛ СО сүөбү аһылыгар Сибирдээги научнай-тикчиһэр институтун данийдаһынан, оттообун бодьодо, 15—20 хонуктан үбэтигэ дууһаах. Итиччэтигар эри от илэнтээх беществоларын сүтэрбэт. Ити үлэлэр сабаланыылары туураһа уонна бөбөнэй культуралар куолластаныларын, сибэксилониларын сабаланыытын ытта сөп түбэһирхтээх. Ол эрээри ити ирдэбиллэри хаһаайытыбалар куруутун тутуулар буолбатахтар. Тутуулар да буол-лахтарына, үлэни сабалаһын эри бодьохторун туту-таллар.

ОККО КЭМИГЭР кириин элэри быһаарар. Ол тыһан баран тэрээһин сатарай буолаһына, звенолар састааптара уонна үлэлиир технологиялара табыллыбатаһына, үлэ элбэхтик атахтанар. Холубур, 1977 сүл от ыйын 25 күнүгэр «Социалистическая Якутия» хаһыат суруйбутун курдук, ити кэмгэ республика үрдүкөй бытааныһах от 8 бырыһыана, сенаж 2 эри бырыһыана бэлэмнэминте. Ол сүрүн биричиһэтинин үлэ тэрээһинэ мөлтөө, техника күүүнү туһаныы ситэтэ суоһа буолар. Дьэ ити иһин кэминки сыларга үлэ тэрээһинин тосту туссарар, бу элбэри быһаарар улахан суолталаах үлэһэ техниканы муһутуурдук туһанарга хаймехалаах үлэ кинигини ытылыһына. Холубур, быстахтык ыллааха, «Ньурба» совхозна оттообунга баай опыт муньулуһуна. Кэлим механизациялаах бастын звенолар сага технологиянан үлэлиир буолулар. Киһилэр көрдөрүүлэри сыһан сым ахсын тупсан иһэр. Чулууттан чулуулар хас биридии механизаторга тикээрэһэн сезон устатыгар 200 тонна оту бэлэмниир буолулар. Итинни новатор-отчут Г. Н. Федоров даһаны үлэтин көрдөрүүтүттэн сымалыааха сөп.

Биллэн турар, от үүнүүтэ сым айы биһир буолбат. Кураан да, утут да кэлэр. Соробор уобурдуу да сөнкөтүлэриллибит. Ол үрдүнэн бу дьовус коллектив кэминки арыс сыллаары үлэтин көрдөрүүтэ от хомууругар техниканы туһаныы кодьүүһүн көрдөрөр:

1971 сылга барыта 1168 тонна, 1 киһиэхэ 146 тонна соботуоппадаммыта.

- 1972 с.—513 тонна, 1 киһиэхэ 64 тонна,
- 1973 с.—1223 тонна, 1 киһиэхэ 152 тонна.
- 1974 с.—1155 тонна, 1 киһиэхэ 165 тонна.
- 1975 с.—1754 тонна, 1 киһиэхэ 250 тонна.
- 1976 с.—1120 тонна, 1 киһиэхэ 160 тонна.
- 1977 с.—1660 тонна, 1 киһиэхэ 237 тонна.
- 1978 с.—1710 тонна, 1 киһиэхэ 155,4 тонна.

БАСТАКЫ СЭПТЭ сылыгар звено 7 киһилээх, 6 трактордаах үлэлээбитэ. Оттон 1978 сылга, көстөрүн курдук, коллектив валовойунан саамай элбэх оту оттообута. Арай ити көрдөрүүнү 1975 сыллаары Куочайга охтордуу үүммүт хойуу от хомулуута эри кууварбыта.

ОЛ ЭРЭЭРИ оттообун бодьодо ууун—70-75 күнүгэ тэһиһэр. Оттон ону хылыгар, үлэ оһорумутотун үрдэтэр, техниканы муһутуур таһаарылаахтык туһанар звенолар отторун хаачыстыбата да тупсар, себестоимота да нэмтиһэр. Итинни биһирдиһэһэн эри звенолар буолаһа, оттуур звенолар үгүстөрө ситиһиллэрин туһунан үлэни научнайдык тэрийни (УНТ) улахан суулаһаах.

ВАСХНИЛ СО УНТ Новосибирскайдаагы киинни ытары «Ньурба» совхоз дуогабардаһытыгар сөп түбэһиниһэрэн, Киин отделениера сага технологиянан үлэлиир Г. Н. Федоров кэлим механизациялаах звенота сагаланы тэриллибитэ.

Солбуйсан үлэ

Бу график агрегаттар суунаба 16-һыи чаас, хас биридии механизатор 11-дии чаас үлэлиилэрин ситиһэр курдук оһоһулдуһута. Машина сменаны солбуйсуу уонна аһаһын кэмнэригэр техника таах туруута таһаарыллыбат.

Бастаки агрегатна С. Е. Ломпоров-обуустарар, В. С. Дмитриев мустарар, А. П. Гаврильев волокушалыһар, Иккиһе В. В. Онугин обустарар, В. Е. Васильев мустарар, А. А. Степанов волокушалыһар. Киһилэри үс механизатор эһиһэтэрин уонна сымнаһаһыгарын кэмнэргэ солбуһаллар. Стогометательгэ звеновой Г. Н. Федоров бэйэтэ үлэлээбитэ, М. В. Тимофеев оту оһорбутэ уонна түстээбитэ. Стогометательгэ үлэлээччи уонна оту түстээччи сарсыарда 9 чаасан киһиэ 10 чааска дьэри үлэлииллэр. Тикилэр 12-тэн 13 чааска дьэри, 17-тэн 18 чааска дьэри иккитэ аһыллалар. Сага график уонна технология быһытынан иккилии трактор ахсын үстүү киһи үлэлиир. Урут трактордар 8—10 чаас үлэлииллэрэ, оттон былырын агрегат суунаба 16 чаас үлэлиирэ хаачылыһыта. Институт научнай үлэһитэ Г. Г. Николаев салалтатынан оһоһуллубут кэлим көрүүдэринин, сага технологиянан үлэлээһин үчүгэй түмүктэрдээх. Үлэни итинник тэрийин түмүгэр 1977 сыллаарар техниканы туһаныы коэффициентна 30 бырыһыан үрдээбитэ.

Республика үрдүнэн урут маннык технология туттулла иһигэ. Арай ааспыт сыллааха «Хатас» совхозтан Р. Ф. Николаев звенота бу графиктан үлэлээбитэ. Ол тыһан баран, от үүнүүтэ мөлтөх буолан, киһи көрдөрүүтэ бигдан наһааһа буолубута.

Г. Н. Федоров звенота ааспыт сайын ходоһаны от ыйын 3 күнүгэр булбута, үлэтин 5 чыыһылаттан сабалаһыта. Звенога сымнарылаһыты 8 кэлим ходоһа бэр онтон үгүстөрө кыраһаастар. Сүрүн ходоһата—Куочай. Бу звено барыта 1200 гектары оттоочу. Ааспыт сыллааха, үлэ тэһимэ күүүһүн, эһик 500 гектардаах ходоһаны сымнарыһытара. Ити иһигэр Чыыһаах, Угсан курдук ходоһалар гектардарыттан 1,5—2 тонна эри оту ылыһытара. От хомуура бүтэһиктээхтэни баһаран ыйын 10-һун эргин бүһүтэ. Звено отун барытын бэйэтэ бүтэйдээбитэ. Онон бүтэһиктээх тутуһу баһаран ыйын 15 күнүгэр буолубута. Ол аһа, Г. Н. Федоров звенота ходоһага 68 күн тиргичи үлэлээбит курдук. Ол тыһан баран былырын элбэх ардаһаах дьыл буолан үгүс күн таһаарылаахтык туһанылыһытара. Бүтэй тутуһунан, уу ылыт

отун оттообунууан дьарыктаммытара. Биһир үкүһү онон аһардыах ыйын 1 күнүһүгэр туругуһан звено 380 эри тонна оттообо. Күргүһүнээх үлэ сүрүннөөн аһардыах ыйыһар буолубута.

Сага технологиянан үлэ оттообун себестоимотун даһа наһааптык үрдүһүн, билигин даһаны звено соботуопкалааһыт биһир тоннаһын себестоимота 6 солкуобайга тэһиһэр. Ити государство Куочай нуол сүтөр систематыгар бидэриит элбэх үбүл амортизациянай ороскуотуһан быһаарыллар. Нүөлсүтүүгэ көрүлүбүт үи уонна уобурдуу оһоһуллубут сиртэн ылыһылар от себестоимотун бастаки сылларга үрдэтэрин иһи барыта билэр.

Билиһи новатор-отчут Г. Н. Федоров көрүстүүт уонна ааспыт сыллаары үлэтин түмүктэриттан туох сымалар үсөһөһитэрин иһиһэһастыһыт. Григорий Николаевич ону үөрүүһүн ылыһа. Киһи сага технологиянан үлэлээһин ордуһарын, өсөһө туһу оһорухха сөптөөһүн маһын иһиһиһаахтык толкуйдуу, үрөһтэ сыһыар.

—Мин урут даһаны этэрим, билигин даһаны этэһин: өскөтүн дьыл-һүн табыһастаах уонна техника эһиктээ суох үлэлээһини, ити биһиги оттуур оппугу аһардыах ыйын 25 күнүгэр дьэри ылыаха сөп—дир иһик. —Өсөһө онно кириини иһи звенон от ыйын 10 күнүттэн сабалаһыра буоллар, ордук буолуо этэ. Ааспыт сайын от ыйын 5 күнүттэн оһсубуппуг от нуолаһаныта даһаны уонна сибэксилэһимте даһани сабалаһа иһик этэр. Өсөһө уһуур ыһахтааһа. Мин санаабар, от 1 сантиметр уһуура гектарыгар таһаардыахха сым элбэх буолан таһыһан сөп. Ол иһин механизированнай звеноно ходоһага олус эрдэ иһиллэрэр туһата кыра буолуон сөп дии саныһыһын.

Сага технология биһир барса үлэһит сымнаһаланһын үлэлииригэр буолар. Хайа да бэйэлээх иһи өр кэмгэ суунаба 13-16-һыи чаас үлэлиир табыллыбат. Куураан күннэргэ урунну дьылларга биһиги ходоһаттан 14-түү чаас устата тахсыбат буоларбыт. Оттон сага технология графикта бастаны сменага 7 иһи үлэлиирин хааччыһар. Киһиэ 6 чаасан сымнаһар. Оттон киһиэ 11 чааска бүппүт смена үлэтин нөһүө күнүгэр 12 чаасан сабалаһыра. Биллэн турар, звено чилиһинэри ходоһаттан тахсыбаттар. Аһыһыларын наһыччы бэлэмнэһиллэр, аһыһа сымнаһаллар, хаһыат, сурунаал аабаллар. Трактор төхтөлө суох үлэлиир буолан, онорон таһаарыта улаатар. Ол үлэ оһорунтуотун уопсай үрдэһингэ нөһөлөһөр.

Биһиги совхозка диспетчерскэй сулууһа тэриллибитэ. Онон звенобут рациялаах. Сарсыарда ахсын ыһаһынай диспетчер И. А. Николаев биһиэхэ үлэ-хамнас хаамыһын туһунан информация оһорор. Биһиги хардары күн хайа баһарар кэмнэргэ бэйэһит наадаһытын туруорсаһыт. Ол дьаһала сымнаһа буолар. Биһиэхэ саамай ыраһаһа саһаас чаас суоһа буолар. Маны хааччыһар наада. Быйыл техпомощь масссыһаныгар 1 калаһчыгы эһиллэр. Онон оттуур звеноларга аһаһыһылары туоратыы сымнаһыһаһа.

Ааспыт сылга биһиги звенобут 9 тоннага тийиэ нэмээдээх оту кэбиспитэ, 8 тоннаттан улаатыһнарбатхытына ыһыһыһан трактор тиздэригэр сөп буолуу. Мунугаан күннэ 60 тонна оту кэбиспиттэ.

Быйыл Куочайга ууну халыппатыһыт, ол оннугар уобурдууну иһиллэрибит. Бу үүммүт сайын иһи технологияһынан Чаппанда И. А. Васильев үлэлээһэ, Хатаһан Р. Ф. Николаев звенота буолуу. Онон бу үс коллектив нуоталаһан үлэлиирбит чахчы. От үүннэһинэ, быйыл даһаны оттуурга баһаһыт улахан.

Н. ДОЛОГА,
үлэни научнайдык тэрийни отделени сенторын эһиһэдиссэй.
С. ГАВРИЛЬЕВ,
(Ленинскэй оройуоннааһы «Коммунист суоһа» хаһыаттан).

ДОЙДУ БААҢНАЛАРЫГАР, ХОНУУЛАРЫГАР

СИМФЕРОПОЛЬ. Крэхскай добалаас сирдээр-дойдуругар «Бирдүүк быһыһа: 79» старды иллэ. Урхэа срыы залыһыһытэһалара мийиһыһы быһаһаһан үүкүүтүн элбэһүүтэ туруу-кулар. 3,5 тыһыһыһа кэри-лэ колбайыһар хомуур 300 стардэттаригар уонна 760 звеноларигар холбоскулар аһыһыһы сезон араһыһы-Ельыһы сезон араһыһы-

онорон таһаардыһар. Ки-лэлэр сүөһү аһыһыһы соботуопкалааһыһыһы куу-салаһыһыһы тэһкөөһитэрин буолаһаһа иһиллэр. Алгай-скай иһирөө хаһаһыһыһы-балар сүөһү аһыһыһыһы бы-лырын иһыһыһаһар аһы то-һорун элбэһи соботуоп-

кыһыһыһы быһаһыһыһа-лар. 1200 иһирээ сүөһү аһыһыһы бэлэмниир хо-һилектар уонна 10 ты-һыһыһа аһыһыһы тэрилли-һиллэр.
КАМЧАТКАТААҢЫ-ПЕ-ТРОПАНОВСКАЯ. Кам-чатка тууһыһарыһы дьэһ-

иһаһыһа сүөһү сым куу-лэһаларыһар бэрлиһыһы-лар. Сүөһү аһыһыһы бр-аһар культуураһар сүрүтү-үлэһыһар ардык быһыһы-орун элбэх сымнаһа оттор-го бэрлиһыһа. Урхэа ар-ыһа үүннэриһыһыһыт тимо-фееһа быһыһа он босһоһы иһыһыһыһа. Иһи он сым-наһа аһыһы өсөһө иһыһыһа-һыһа.

(ССТА)

